

Leyi
pfuxetiweke hi
xiCAPS

Giredi ya

3



Swikili swa vutomi
hi XITSONGA

Buku ya 1
Tikotara ta 1 na 2

Workbooks available in this series:

- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional
Language.

ISBN 978-1-4315-0284-4



LIFESKILLS IN XITSONGA
GRADE 3 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0284-4

14th Edition

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

Vito:

Tlilasi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leswi nga endzeni

Kotara ya 1

Pheji

- 1 Mina 2
- 2 Xikolo xa hina 4
- 3 Hinkwaswo mayelana na mina 6
- 4 Vukulu na vukhale 8
- 5 Matitwelo10
- 6 Swilo leswi ndzi swi rhandzaka12
- 7 Matitwelo14
- 8 Ku kambisisa16
- 9 Rihanyu na Xilamulela-mhangu18
- 10 Swilondza swa ndzilo 20
- 11 Ku hlayisa miri wa mina 22
- 12 Ku tihlayisa 24
- 13 Ku hlayisa miri wa mina 26
- 14 Timfanelo na vutihlamuleri..... 28
- 15 Timfanelo na vutihlamuleri..... 30
- 16a Masiku ya swa vukhongereri na man'wana yo hlawuleka 32
- 16b Ku kambisa 33

Kotara ya 2

Pheji

- 17 Madyelo lamanene 34
- 18 Madyelo ya hina 36
- 19 Madyelo lamanene 38
- 20 Ku dya hi mfanelo..... 40
- 21 Switsotso 42
- 22 Swo tala hi switsotso 44
- 23 Makaya ya switsotso..... 46
- 24 Kombisa vutshila bya wena 48
- 25 Ndzhendzeleko wa vutomi 50
- 26 Mindzhendzeleko ya vutomi 52
- 27 Xifuwana xa mina 54
- 28 Ku hlayisa mbangu wa hina 56
- 29 Ku rhisayikila 58
- 30 Masiku ya swa vukhongereri na man'wana yo hlawuleka..... 60
- 31 Tindhawu to hambana to gandzela 61
- Setifikheti 62
- Dikixinari ya mina 63



Manana Angie
Motshekga, Holobye wa
Dyondzo ya Masungulo



Dkd. Reginah Mhaule,
Xandla xa Holobye wa
Dyondzo ya Masungulo

Tibuku leti to tirhela ti endleriwe vana va Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Holobye wa Dyondzo ya Masungulo. Manana Angie Motshekga na Xandla xa Holobye wa Dyondzo ya Masungulo, Dkd. Reginah Mhaule.

Tibuku to tirhela ta Rainbow ti vumba xiyenge xin'wana xa ntlawa wa migingiriko ya Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo leyi kongomisiweke eka ku antswisa matirhelo ya vadyondzi va Vaafrika-Dzonga eka tigiredi ta ntsevu to sungula. Tanihi xin'wana xa swilo leswi nga swirhangana eka nkunguhato wa matirhelo ya mfumo, phurojeke leyi yi humelerile hi ku seketeriwa hi timali hi Nkwama wa Timali ta Tiko. Leswi swi endlile leswaku Ndzawulo yi swi kota ku endla leswaku tibuku leti to tirhela, ti kumeka hi tindzimi hinkwato ta ximfumo handle ko hakeleriwa.

Hi tshemba leswaku tibuku leti ti ta pfuna vadyondzisi eka migingiriko ya vona yo dyondzisa ya masiku hinkwawo no tiyisisa leswaku vadyondzi va vona va kota ku heta kharikhulamu. Hi tiyisisa leswaku hi letela mudyondzisi eka nghingiriko wun'wana na wun'wana hi ku katsa mifungo leyi kombisaka leswi mudyondzi a faneleke ku endla swona.

Hi ni ntshembo wa leswaku vana va ta tiphina no tsakela ku tirha migingiriko leyi nga ebukwini loko va ri karhi va ya emahlweni no dyondza, na leswaku wena, mudyondzisi, u ta tsaka swin'we na vona. Hi mi navelela ku humelela, wena na vadyondzi va wena eku tirhiseni tibuku leti to tirhela.



Giredi ya

3



Swikili swa vutomi
hi **XITSONGA**
Buku ya I




Buku leyi i ya:





Mina



A hi tsaleni

Un'wana na un'wana wa hina u hambana na van'wana kasi hinkwerhu hi hlawulekile. Tata xibukwana xa vutitivisi mayelana na wena. Endla xitempe xa ID. Loko u endlile sweswo, kombisa khadi eka munghana wena.

Kotara ya l- Vhiki ra l- Phepha ro tirhela ra

Hi swihi leswi fanaka na leswi hambanaka exikarhi ka wena na munghana wa wena?



Xibukwana xa vutitivisi

Vito: _____

Malembe: _____

Siku ra ku velekiwa:

_____ lembe n'hweti siku

Ndhawu ya laha u nga velekiwa kona:

Nhwanyana kumbe mufana: _____

Ririmi ra le kaya: _____

Muhlovo wa misisi: _____

Ku leha: _____ cm

Muhlovo wa mahlo: _____

Nsajino _____



Dirowa xifaniso xa wena.



A hi vulavuleni

Sweswi ehleketa hi vutomi bya wena ku suka loko wa ha ri ricece ku fika sweswi.

Xana u tsundzuka swa le ndzhaku ku fika kwihhi? Xana wa ha tsundzuka ku tlangela ka vumbirhi ka siku ra wena ra ku velekiwa? Xana wa ha tsundzuka loko u sungula ku nghena xikolo?




A hi tsaleni

Tsala ku landzelelana ka nkarhi mayelana na vutomi bya wena.



Ndzi velekiwe hi	Ndzi sungule ku vulavula hi	Ndzi sungule ku nghena xikolo hi	Ndzi fike eka Giredi ya 3 hi
n'hweti			
lembe			
20 _____	20 _____	20 _____	20 _____





Xikolo xa hina

Mudyondzisi wa n'wina u ta ku pfuna ku tsala ndzandzelelano wa nkarhi wa swindleko swa xikolo xa n'wina. Hi ku sungulele wona. Mudyondzisi wa wena u ta ku tivisa hi swindleko swin'wana swa nkoka leswi u nga swi engetelaka.

A hi endleni

Kotara ya l - Vhiki ra l - Phepha ro tirhela ra

Xana xikolo xa n'wina xi sungule hi lembe rihi?	Xana nhloko ya xikolo u tile hi lembe rihi exikolweni?	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



A hi tsaleni

Hi wahi matimu ya xikolo xa n'wina? Kuma tinhlamulo ta swivutiso kutani u ti tsala eswivandleni leswi nga eka kholomu yo sungula. Dirowa swifaniso ku kombisa matimu ya xona.

Xana xikolo xa n'wina xi sungule hi lembe rihi? _____	Dirowa xifaniso xa xikolo xa n'wina.
Xana i mani loji a ri nhloko ya xikolo yo sungula? _____	



Xana xihlambanyo xa xikolo a xi ri xihi? Xa ha ri tano na namuntlha?

Dirowa xifaniso xa beji ya xikolo.

Vula xin'wana xo hlawuleka hi xikolo xa n'wina. (Kumbexana ku vile na mudyondzi wo hlawuleka kumbe xiendleko xo hlawuleka.)

Dirowa xifaniso ku kombisa nchumu wo hlawuleka hi xikolo xa n'wina.



Humelani ehandle

Mi nga si endla nghingiriko ehandle, ololoxani swirho tanihi ximanga. Leswi swi ta olovisela miri wa n'wina ku kota ku fambafamba. Tlhela u ololoxa swirho endzhaku ka nghingiriko leswaku u kota ku wisa. Leswi swi ta pfuna leswaku u nga twi ku vava emisiheni ya wena. Sweswi endla leswi vana lava va swi endlaka.




Mudyondzisi wa n'wina u ta vitana vito ra wena kutani a ku hoxela bolo. Khoma bolo yi nga si wela ehansi.

Sweswi ringeta ku khoma bolo leyi nga endzeni ka nkwama loko munghana wa wena a ku hoxela yona.

Hoxela munghana wa wena bolo kutani u xiya loko a swi kota ku yi khoma loko yi ri endzeni ka nkwama.

Ololoxa swirho tanihi ximanga leswaku u ta kota ku wisa.



Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:





3

Hinkwaswo mayelana na mina

Kotara ya 1 - Vhiki ra 2 - Phepha ro tirhela ra

A hi vulavuleni

Ehleketi hi nchumu wo tsakisa lowu wu ku humeleleke eka nkarhi lowu nga hundza kutani u byela vanghana leswaku va ta kota ku ku tiva swinene.









Loko ndzi ri na 5 wa malembe ndzi yile elwandle.

Loko ndzi ri na 4 wa malembe ndzi wile ekhumbini.



A hi vulavuleni

Byela munghana wa wena hi leswi munhu loyi a cinciseke xiswona ku suka eka xiyimo xa n'wana ku fika eka xiyimo xa mukhegula.

		
n'wana	ndzumulo	n'wana wa xikolo
		
xiyimo xa kondlo a dzi dji	ntswatsi	mukhegula







A hi vulavuleni



Tirhani hi ntlawa. Qambhani risimu mi tlhela mi cina.
Entlaweni wa n'wina, tsalani marito ya risimu eka xivandla lexi nga laha
hansi. Kutani kombisani tlilasi leswi mi yimbelerisaka no cinisa xiswona.



Mudyondzisi:

Nsayino:

Siku:





Vukulu na vukhale

A hi vulavuleni

Vulavula hi leswi vana lavakulunyana na vanhu lavakulu va hambanisaka xiswona na wena.

Xana vanhu va cinca hi ndlela yihi loko va ri karhi va kula?

Loko nkarhi wu famba,

vanhu va dyuhala.

Muhlovo wa misisi wa cinca,

marito ya cinca, va kuma

mipfimbi va tlhela va va na

vutlhari.



A hi tsaleni



Hi swihi leswi u swi endlaka hi ndlela leyi hambanaka na leyi vatswari va wena va endlaka hayona. Gwajula (✓) xikandza lexi faneleke.

	Mina		Vatswari va mina	
Ku tsutsuma u nga karhali. 				
Ku tlula. 				
Ku hlaya nyuziphepha. 				
Ku chayela movha. 				
Ku tlanga emurhini. 				



A hi yimbeleleni

A hi tilulamiseleni ku yimbelela.
Endlani mipfumawulo leyi.

Mpfumawulo wa xihatla wo tanihi sayirini ya ambulense.
Mpfumawulo wo nonoka wo tanihi risimu ro etlerisa n'wana.
Mpfumawulo wa le henhla wo tanihi ku yimbelela ka swinyenyana.
Mpfumawulo wa le hansi wo tanihi ku bonga ka nghala.



Humelani ehandle

Xana u nga kota ku quavulela bolo?

Hoxela thenisi emoyeni kutani u yi khoma hi mavoko mambirhi.

Yi hoxele ehenhla kutani u phokotela mavoko u nga si yi khoma.

Bambisa bolo ya thenisi ehansi.

Sweswi endla bete u tirhisa phepha leri songiweke kumbe mhandze.
Yi tirhise ku bambisa bolo ehansi.

Sweswi ololoxa swirho tanihi ximanga.



Mudyondzisi:
Nsayino:
Siku:



Matitwelo

Languta swifaniso leswi kutani u hlamusela leswi vana lava va titwisaka xiswona. Xana u tshama u titwa hi ndlela leyi? Tatisa leswi n'wana un'wana na un'wana a titwisaka xiswona. Tirhisa marito lama ku ku pfuna.

A hi vulavuleni

ku tsana



ku tsaka

ku tisola

ku tinyungubyisa

ku chava

ku hlundzuka



Humelani ehandle

Tlangani ntlangu wa thenisi ya lavatsongo mi titoloveta ku ba bolo hi le mahlweni ka xandla kumbe hi le ndzhaku ka xandla.



Kotara ya 1 - Vhiki ra 3 - Phepha ro tirhela ra



A hi vulavuleni

Xana hi swihi leswi ku tsakisaka?

Xana hi swihi leswi ku tsanisaka?

Xana hi swihi leswi ku chavisaka?



A hi tsaleni

Xana hi swihi leswi ku hlundzukisaka?



Tsala eka dayari mayelana na siku leri a wu tsakile swinene. Hlamusela leswi humeleleke.


Eka Dayari

Handwriting practice lines for the first section.

Tsala eka dayari mayelana na siku leri a wu tsanile swinene. Hlamusela leswi humeleleke.

Eka Dayari

Handwriting practice lines for the second section.





6

Swilo leswi ndzi swi rhandzaka

A hi tsaleni

Byela ntlawa wa wena leswaku hi yihi migingiriko leyi u tsakelaka ku yi endla. Kutani tsala mavito ya migingiriko eswivandleni swa mepe wa miehleketo.

Kotara ya I – Vhiki ra 3 – Phepha ro tirhela ra

Blank pink note with horizontal lines for writing.



Blank yellow note with horizontal lines for writing.



LESWI NDZI TSAKELAKA KU SWI ENDLA

Blank purple note with horizontal lines for writing.

Blank green note with horizontal lines for writing.



Blank teal note with horizontal lines for writing.

Blank light blue note with horizontal lines for writing.





A hi diroweni


Tirhisa mepe wa miehleketo ku tsala ndzimana hi leswi u tsakelaka ku swi endla na leswaku hikwalaho ka yini u tsakela migingiriko leyi.

Leswi ndzi tsakelaka ku swi endla				



A hi endleni

Tirhisa dowu ya wena yo tlangisa ku endla xikandza xa ntsako kumbe xikandza xo tsana.



A hi vulavuleni

Vutisa vanghana va ntlhanu hi swilo leswi va rhandzaka ku swi endla. Khalara buloko yin'we nkarhi wun'wana na wun'wana loko va tsakela nghingiriko.

5					
4					
3					
2					
1					
	Ku yimbelela	Ku hlaya	Ku penda	Mintlangu	Matematiki



Hi wihi nghingiriko lowu rhandziwaka swinene?





Matitwelo



Kotara ya I - Vhiki ra 4 - Phepha ro tirhela ra

A hi vulavuleni

Languta swifaniso leswi kutani u vulavula hi leswi u nga pfunisaka xiswona vana lava ku endla swilo leswi faneleke. Cwajula nhlamulo leyi faneleke.

	Xana a wu voni laha u yaka kona?	
	Ndzi khomele! Ndzi pfumelele ndzi ku pfuna ku rholela swilo leswi!	
	Yoo! Hi leyi bolo ya wena.	
	Yoo! Famba u ya tlangela kun'wana!	
	I ya mina naswona a ndzi nga ku pfumeleli leswaku u yi teka.	
	Tana, a hi avelane chokoleti.	



A hi tsaleni

Xana vanghana va kahle va endla yini?



Loko ndzi endla xihoxo ndza tisola.



Loko ndzi vona munghana wa mina a xaniseka ndza n'wi pfuna.





Tsala 4 wa swilo leswi vanghana lavanene va endlaka swona.





A hi vulavuleni

Languta swifaniso leswi. Vulavula hi leswi u swi vonaka eka xin'wana na xin'wana xa swona. Kutani hlawula xifaniso xin'we u xi encenyeta. Nyjika xitori xa wena mahetelelo.




Sweswi tsala hi ku encenyeta ka wena hi xifaniso lexi u xi hlawuleke. Tatisa mavito ya swimunhuhatwa eka kholomu yo sungula.



Humelani ehandle

Ringeta ku endla swilo leswi landzelaka.

- Tsutsuma u rhendzeleka na rivala. Loko mudyondzisi a ku "cinca" u fanele ku hundzuluka kutani u tsutsumela eka tlhelo lerin'wana.
- Sweswi bambisa bolo no famba u ya emahlweni hi nkarhi wun'we.



Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:




A hi tsaleni

Dirowa xifaniso xa vanghana, mudyondzisi kumbe swirho swa ndyangu leswi nga hlawuleka eka wena. Tsala mavito ya swona.



Vanhu vo hlawuleka evuton'wini bya mina

--	--



Tsala nhlamuselo ya vanhu lava landzelaka na leswaku hikwalaho ka yini va ri vanhu vo hlawuleka.

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---



Mudyondzisi:

Nsayino:

Siku:





Kotara ya 1 - Vhiki ra 5 - Phepha ro tirhela ra

Rihanyu na xilamulela-mhangu

A hi vulavuleni

Vulavula hi leswi humelelaka exifanisweni lexi.



Xana u tshama u huma mongolo?

Xana u fanele ku endla yini loko u sungula ku huma mongolo?

Xana u tiva laha bokisi ra xilamulela-mhangu ra xikolo xa n'wina ri nga kona? Vula leswaku hi kwihi.

E _____

Leswi faneleke ku endliwa loko u huma mongolo

1 Tshama u korhamela emahlweni, nhloko ya wena yi langute ehansi.

2 Pfala nhompfu 2 wa timinete u hefemula hi nomo.

3 Veka nchumu lowu titimelaka wo fana na thawula leri tsakamaka kumbe tiayisi leti phutseriweke hi thawula endzhaku ka nhamu ya wena.

4 U nga rhimili endzhaku ka loko mongolo wu yimile.

5 Loko mongolo wu nga yimi endzhaku ka 15 wa timinete, famba u ya vona dokodela kumbe muongori.

Rhula.
A wu fanelangi ku chuhwa.
Tsendzuka leswaku a wu fanelangi ku khoma ngati ya munhu un'wana.



Ku ongola timbanga



A hi hlayeni



A hi swi koti ku vona switsongwatsongwana kambe swi kumeka hinkwako. Loko hi titsema hi fanela ku hlayisa mbanga yi tshama yi basile leswaku yi nga ngheniwi hi switsongwatsongwana.



A hi vulavuleni

Hlamusela vanghana va wena hi mahlantswelo ya xilondza. Kombisa leswi u faneleke ku endla swona.

Mayimiselo ya ngati laha ku tsemiweke

U nga tshuki u khumba ngati ya munhu un'wana.

Ambala magilavhu nkarhi hinkwawo loko u pfuna munhu un'wana.

Yimisa ku huma ka ngati hi ku tlakusela mbanga yi va ehenhla ka levhele ya mbilu.

Ringeta ku yimisa ngati hi ku tshikelela bandichi leyi nga basa embangeni.

Loko mbanga yi entile naswona yi ya emahlweni no huma ngati, vona dokodela kumbe u ya etliliniki.

Kuma leswaku i nomboro yihi ya xihatla leyi u nga yi fonelaka. Riqingho:



Mudjondzisi:
Nsajino:
Siku:



Swilondza swa ndzilo

Loko u khoma nchumu lowu hisaka u ta tshwa.

Xana u fanele ku endla yini loko munhu un'wana a tshwa?



Chela mati yo titimela laha u nga tshwa kona ku ringana 10 wa timinete. Leswi swi pfuneta ku titimeta nhlonge.



Pfula mbanga yi va erivaleni. U nga hluvuli swiambalo loko swi damarhelane na nhlonge.



Tshika laha u nga tshwa kona ku pfulekile kutani u xiya loko ku nga nyanyi.



Loko xilondza xi entile kumbe xi ri xikulu ku tlula xandla, famba u ya vona dokodela hi xihatla.

Kotara ya 1 - Vhiki ra 5 - Phepha ro tirhela ra



Humelani ehandle

Tlulani. Tekani tinhonga tinharhu kumbe tingoti tinharhu. Endzhaku ko tlula exikarhi ka tona, swi tsalanganiseni ku vona leswaku i mani loyi a nga ta tlula swinene ku tlula van'wana.

Fungha u kombisa laha u nga tlulaka u fika kona.

Vona loko munghana wa wena a nga tlula ku hundza laha wena u fikeke kona.



Humelani ehandle

Endlani ngholovhana.

Nyiketani na munghana wa wena ku va ngholovhana.



Nyiketani ku ba khadi leswaku vanghana va n'wina va kota ku tlula.





A hi vulavuleni

Xana ku humelela yini eswifanisweni leswi?
Xana vanhu va nga tshwa hi ndlela yihi yin'wana?



Tsala milawu ya nkoka leyi u faneleke ku yi tsundzuka loko u lava ku pfuniwa hi:

Ku huma mongolo

Swilondza

Swilondza swa ndzilo



Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:





11

Ku hlayisa miri wa mina

Kotara ya l- Vhiki ra 6 - Phepha ro tirhela ra

A hi vulavuleni

Hi fanele ku hlayisa miri wa hina.

Hi kuma matitwelo ya "Ina" loko hi tsakela xanchumu hi tlhela hi lava ku ya emahlweni na xona.


Hi kuma matitwelo ya "E-e" loko xanchumu xi endla leswaku hi titwa hi nga tshamisekangi naswona hi lava no xi yimisa.



A hi tsaleni

Tsala mfungho wo gwajula ✓ loko xifaniso xi kombisa xiendleko lexi nga riki na khombo kumbe X loko xi ri na khombo.

Kutani tsala xivulwa ehansi ka xifaniso xin'wana na xin'wana ku hlamusela leswaku hikwalaho ka yini u ehleketa leswaku swi hava khombo kumbe swi na khombo.



Manana wa ku rhandza.

A hi fambe emovheni wa mina. Ndzi ta ku nyika swiwitsi.




A ndzi ku tivi. Famba!

Blank writing area for the first illustration.

Blank writing area for the second illustration.



A ndzi ku rhandzi.



Sweswi u sasekile.



Ku vula e-e

A swi olovi ku vula e-e kambe u fanele ku hlamula e-e loko munhu a endla leswaku u titwa u nga tshamisekangi.

Loko munhu a ku nyika matitwelo ya "e-e" naswona a endla leswaku u titwa u nga tshamisekangi, vulavula hi swona na munhu lonkulu loyi u n'wi tshembaka.



A hi tsaleni

Hlawula vanhu vanharhu lava u va tshembaka kutani u hlamusela leswaku hikwalaho ka yini u va tshemba.

Handwritten practice lines for the letter 'e'.



Hlamusela leswaku u ta vikisa ku yini swilo swo biha eka munhu loyi u n'wi tshembaka.

Handwritten practice lines for the letter 'e'.

Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:



12

Ku tihlayisa

Kotara ya l- Vhiki ra b - Phepha ro tirhela ra

A hi vulavuleni

Xiyisisa swifaniso leswi. Vona loko u nga swi kota ku hlamusela xitori. Tata ximbyarumbyaru xo hetelela.

Tana, ndzi ta ku yisa evhengeleni.



E-e, hambana na mina!

Swi lo yini?



Blank writing area with horizontal lines for student response.

A hi vulavuleni

Bulani hi leswi nhwanyana a titwiseke xiswona, leswi a endleke swona na leswi a wu ta endla swona loko u ri eka xiyimo lexi fanaka na lexi.





A hi tsaleni

Tsala milawu ya ntlhanu ya vuhlayiseki.
Sungula wun'wana na wun'wana hi:

Vana a va fanelangi ku...



A hi endleni

Endla xipfalanghohe ku kombisa nyanyuko.

Hlawula nyanyuko lowu u tsakelaka ku wu kombisa hi xipfalanghohe.

Xi dirowe eka phepha ro pfampfarhutela.

Xi tseme.

Tsema mahlo.

Xi khavise hi phepha ra mihlovohlovo.



Humelani ehandle


Tilunghisele mphikizano wo tsutsuma.

Tluntlama laha ku sunguriwaka kona.

Yingisela mudyondzisi loko a ku:

"Emifunghweni ya n'wina! Lunghekani! Tsutsumani!

Kutani tumbuluxani swirhalanganyi.





13

Ku hlayisa miri wa mina



A hi vulavuleni

Hinkwerhu hi na vutihlamuleri byo hlayisa miri wa hina leswaku yi tshama yi hanye kahle. Xana vana lava va endla yini leswi lulameleke miri wa vona?



Swin'wana swa swilo swo kala swi nga ri swa rihanyu lerinene leswi vanhu va swi endlaka hi swihi?

Xana a wu swi tiva leswaku ku dzaha a ku lulamelangi miri wa hina?
Xana a wu swi tiva leswaku loko munhu a dzahela ekusuhi na wena u endla swilo swo biha eka miri wa wena?
Xana ku dzaha ku onha miri wa hina hi ndlela yihhi?



A hi tsaleni

Fungha nhlamuselo yin'wana na yin'wana hi mfungho wa gwaju ✓ kumbe wa xihambano X ku kombisa leswaku hi swona kumbe a hi swona.

Tisigarete ti na nantswo wa kahle.
Loko ndzi tshama ekusuhi na munhu loyi a dzahaka swi nga onha miri wa mina.
Ku dzaha ku nga endla meno ya wena ya va ya xitshopana.
Ku dzaha ku vanga mavabyi ya milomo.
U nga kuma mukhuhlwana hikwalaho ko dzaha.
Ku dzaha ku vanga mfukuzana.

Kotara ya I - Vhiki ra 7 - Phepha ro tirhela ra

Milawu ya mahanyelo lamanene

Ndzi fanele ku hlamba meno endzhaku ko dya na loko ndzi nga si ya eku etleleni. Ndzi fanele ku buracha misisi ya mina ndzi nga si ya exikolweni.

Ndzi fanele ku buracha min'wala ya mina endzhaku ko tlangela esaveni.

Ndzi fanele ku hlamba meno endzhaku ko dya na loko ndzi nga si ya eku etleleni. Ndzi fanele ku hlayisa min'wala ya mina yi tshama yi komile no basa.

Ndzi fanele ku hlamba mavoko loko ndzi huma exihambukelweni na loko ndzi nga se khoma swakudya.



A hi hungaseni

Xana va fanele ku ambala yini leswaku va tshama va hlayisekile?

Pananisa swifaniso hi ku ba ntila ku suka eka swifaniso swa rixaxa ra le henhla ku ya eka swifaniso leswi faneleke eka rixaxa ra le hansi.





A hi hungaseni



Gingirika u tlanga ntlangu wa khirikhete ya lavatsongo.

Mudyondzisi u ta mi chayela risimu. Ri yingiseleni endzhaku mi ba desika hi tintiho ku ya hi chuni ya risimu.



Mudyondzisi:
Nsayino:
Siku:



14

Kotara ya I- Vhiki ra 8 - Phepha ro tirhela ra

Timfanelo na vutihlamuleri



A hi hlayeni

Nkarhi wun'wana vana va fanele ku pfuna vatswari va vona hi mintirho.

Vana a va fanelangi ku tirha swinene tanihi vanhu lavakulu.

Vana va fanele ku va na nkarhi wo tlanga na wo ya exikolweni.



Languta swifaniso leswi landzelaka. Gwajula mitirho leyi faneleke ku tirhiwa hi vana. Kutani tsala xivulwa ehansi ka xifaniso xin'wana na xin'wana ku hlamusela leswaku hikwalaho ka yini yi fanerile kumbe yi nga fanelangi ku tirhiwa hi vana.





Anna u xavisa matsavu siku hinkwaro kutani a nga swi koti ku ya exikolweni.



Loko xikolo xi humile, Lisa u cheleta xirhapa xa matsavu.





 <p>Peter u rhwala switina hikuva u tirhela muaki.</p>	 <p>Jabu na Bongji va pfuna ku hlantswa swibye.</p>



A hi vulavuleni

Xana u endla mintirho yihl ekaya?

Xana u endla yini exikolweni ku pfuna mudyondzisi wa n'wina?




Humelani ehandle

Encenyeta mintirho yo hambana. Ntlawa wa wena wu fanele ku bvumba leswaku i mintirho yihl leyi u yi endlaka.



Bohani milenge ya n'wina swin'we kutani mi phikizana hi ku tsutsuma.

Kutani titolovete ku raha bolo u tlhela u xiya leswaku u nga yi raha yi fika kwihi.

Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:

Timfanelo na vutihlamuleri

Kotara ya I – Vhiki ra 8 – Phepha ro tirhela ra



A hi vulavuleni

Hlamusela munghana wa wena leswaku hi yihhi milawu leji tshoviwaka hi vana lava.

Xikolo xin'wana na xin'wana

xi na milawu leswaku xi ta

kota ku tirha hi mfanelo.

Tlilasi yin'wana na yin'wana

yi tlhela yi va na milawu leji

faneleke ku landzeleriwa.





A hi tsaleni

Tsala 4 wa milawu ya tlilasi ya n'wina.















A large spiral-bound notebook graphic with several blank horizontal lines for writing.



A hi vulavuleni

Hlaya timfanelo na vutihlamuleri lebyi kutani u bula na munghana wa wena hi leswi jin'wana na jin'wana yj vulaka swona.

VUTIHLAMULERI BYA VANTSHWA VA
AFRIKA-DZONGA

<p>Ku ringana</p> <p>Khoma munhu un'wana na un'wana hi ku ringana na hi mfanelo. U nga vi na xihlawuhlawu.</p> 	<p>Ndzhuti wa ximunhu</p> <p>Xixima munhu un'wana na un'wana. Kombisa tintswalo no hlayisa.</p> 	<p>Vutomi</p> <p>Swilo leswi hanyaka hinkwaswo swi na nkoka. Khoma swilo leswi hanyaka hinkwaswo hi xichavo.</p> 	<p>Ndyangu</p> <p>Xixima vatswari va wena. Kombisa tintswalo no tshembeka eka vandyangu wa ka n'wina.</p> 
<p>Dyondzo</p> <p>Nghena xikolo, dyondza u tlhela u tirha swinene. Landzelela milawu ya xikolo.</p> 	<p>Ntirho</p> <p>Pfuna va ndyangu wa ka n'wina hi mitirho ya le kaya. Vana a va fanelangi ku sindzisiwa ku lava ntirho.</p> 	<p>Ntshunxeko na vuhlayiseki</p> <p>U nga tshuki u vavisa, u karhata kumbe u chaviseta van'wana naswona u nga pfumeleli van'wana ku endla sweswo. Herisa ku hambana ka mavonele hi ndlela yo rhula.</p> 	<p>Nhundzu</p> <p>Xixima nhundzu ya vanhu van'wana. U nga onhi nhundzu naswona u nga yivi.</p> 
<p>Vukhongereri, swikhohlwawana na mavonele</p> <p>Xixima swikhohlwawana na mavonele ya vanhu van'wana.</p> 	<p>Vuhlayiseki</p> <p>Hlayisa misava. U nga onhi mati na gezi. Hlayisa swiharhi na swimila. Hlayisa kaya ra wena na muganga wa ka n'wina swi tshama swi basile no va swi hlayisekile.</p> 	<p>Vuakatiko</p> <p>U va muakatiko wa Afrika-Dzonga wo lulama no tshembeka. Hlayisa milawu no tiyisisa leswaku van'wana vanhu va endla sweswo na vona.</p> 	<p>Ntshunxeko wo humesa mavonele</p> <p>U nga hangalasi vunwa na rivengo. Tiyisisa leswaku vanhu van'wana a va rhukaniwi kumbe va twisiwa ku vava.</p> 

Mudyondzisi:
 Nsayino:
 Siku:



16a

Kotara ya l- Vhiki ra 8 - Phepha ro tirhela ra

Masiku ya swa vukhongereri na man'wana yo hlawuleka



A hi vulavuleni

Hlawula vukhongereri byin'we eka lebyi landzelaka. Kuma swo tala mayelana na byona. Lulamisa leswi u nga ta swi vikela tlilasi. Ringeta ku ta na tibuku kumbe swifaniso swo kombisa xiviko xa wena.



Xihindu



Islam



Xiyuda



Xikriste

Hi fanele ku xixima vanhu va tinxaka hinkwato ta vukhongereri.


Xana vukhongereri bya wena hi byihi? _____

Vukhongereri bya munghana wa wena wa xiviri hi byihi? _____





Ku kambisisa



16b



A hi tsaleni

Tatisa khadi leri mayelana na wena.

Vito ra mina _____

Xivongo xa mina _____

Siku ra mina ro velekiwa _____

Giredi ya mina _____

Xikolo xa mina _____

Nomboro ya riqingho ra mina _____

Adirese ya mina _____

Nomboro ya xihatla _____

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka swinene _____

Muhlovo lowu ndzi wu tsakelaka swinene _____

Munghana wa mina wa xiviri _____


Leswi ndzi tsakisaka _____

Leswi ndzi khunguvanyisaka _____

Leswi ndzi hlundzukisaka _____

Leswi ndzi nga na vuswikoti eka swona _____

Kotara ya I - Vhiki ra 8 - Phepha ro tirhela ra



Madyelo lamanene

Languta mintlawa ya swakudya kutani u vulavula na munghana wa wena hi:

Swakudya leswi nga eka ntlawa wun'wana na wun'wana.

Hikwalaho ka yini ntlawa wun'wana na wun'wana wu ri kahle eka hina?

A hi vulavuleni

Tiphuroteyini

Tiphuroteyini ti aka tisele letintshwa leswaku miri wa hina wu kota ku kula.



Tivhitamini

Tivhitamini na timinerali swi pfuna miri wa hina ku lwa na mavabyi na leswaku wu tshama wu hanye kahle.



Humelani ehandle

Kombelani mudyondzisi wa n'wina leswaku a mi komba matlangelo ya ntlangu wa "riqingho ro tshoveka". Endzhaku ka sweswo titoloveteni ku hoxa bolo.

Tikhabohayidireti

Swakudya leswi swi hi nyika matimba.



Deri


Swakudya swa ximasi swi endla leswaku marhambu ya hina ya tiyela, ngopfungopfu loko ha ha ri vatsongo naswona loko marhambu ya hina ya ha kula.



A hi tsaleni

Endla nxaxameto wa swakudya leswi u swi dyeke tolo. Eka kholomu yo hetelela, vula loko swakudya sweswo swi ri tiphuroteyini, tikhabohayidireti, mihandzu kumbe matsavu.

Swakudya leswi ndzi swi dyeke tolo	Rixaka ra swakudya





18

Madyelo ya hina










Kotara ya 2 – Vhiki ra 1 – Phepha ro tirhela ra

A hi vulavuleni

Vutisa vanghana va mune hi leswi va rhandzaka ku dya swona. Languta swakudya swo hambana kutani u engetela mfungho wo gwajula (✓) loko u rhandza swakudya sweswo, xihambano (✗) loko u nga swi tsakeli swakudya sweswo.

Tsala mavito ya vanghana va wena.



A hi tsaleni

Languta tafula leri u ri tsaleke kutani u hlamula swivutiso leswi landzelaka.

Hi swihi swakudya leswi vanghana va wena va nga swi tsakeriki?

Xana u ehleketa leswaku vanghana va wena va na madyelo lamanene?

Hikwalaho ka yini u ehleketa hi ndlela yoleyo?



A hi hungaseni

Kombelani mudyondzisi wa n'wina leswaku a mi komba leswi ntlangu wa riqingho ro tshoveka'wu tlangisiwaka xiswona.





A hi tsaleni

Endla nxaxameto wa tinxaka ta swakudya leswi hi faneleke ku swi dya siku rin'wana na rin'wana.

Blank writing area with a spiral binding on the left side.

Hi swihi leswi hi faneleke ku swi papalata?

Munyu wo tala hikuva wu nga hi vangela ngati ya ntshikelelo lowukulu loko hi kurile.

Chukele ro tala hikuva ri nga hi vangela dayibetisi loko hi kurile.


Chukele ro tala ri tlhela ri nyuherisa ku tlula mpimo.

Tinamuneti to tala, makhekhe na machipisi.



A hi tsaleni

Tsala rhesipi ya swakudya leswi u swi rhandzaka swinene.



Rhesipi ya _____

Hi swihi swichelachelani leswi ndzi faneleke ku va na swona?

Ndzi fanele ku landzelela maendlelo wahi?

Mudyondzisi:
 Nsayino:
 Siku:



19

Madyelo lamanene

Kotara ya 2 – Vhiki ra 2 – Phepha ro 2 – Tirhela ra

A hi tsaleni

Thabo na Nomsa va ya ekhef'ini ya Sunshine. Va fanele ku xava leswi va nga ta swi sweka swi va swakudya swo lalela. Va pfune ku endla menyu wa swakudya leswinene.



Humelani ehandle

Nyiketani ku ba khadi leswaku munghana va n'wina a kota ku tlula.





A hi tsaleni

Tsala swilo leswi va faneleke ku swi xava na minxavo ya swona eka nxaxameto wo xava lowu nga laha hansi. Xana Thabo na Nomsa va hakele mali muni ya swilo leswi va swi xaveke?

NXAXAMETO WO XAVA

NXAVO




A hi tsaleni

Xana madyelo ya wena ya lulamile hi ndlela yihi? Khalara xikandza lexi n'wayitelaka eka madyelo man'wana na man'wana lama faneleke.

Madyele ya mina

	Ina	E-e
Hakanyingi ndzi dya ndzi hlalerile TV.		
Ndzi rhandza mihandzu na matsavu.		
Ndzi rhandza swakudya swa mafurha swo tanihi machipisi.		
A ndzi rhandzi mati, ndzi tsakela tinamuneti.		
A ndzi dyi matsavu.		
Ndzi cakunya swakudya swa mina hi mfanelo.		
Ndzi dya swakudya swo fihlula ndzi nga si ya exikolweni.		

Hlayela leswaku i swikandza leswi n'wayitelaka swingani leswi u swi khalareke.



20

Ku dya hi mfanelo

A hi endleni

Dirowa kumbe u damarheta swifaniso swa swakudya ku kombisa swakudya leswi lulameleke miri.

Kotara ya 2 – Vhiki ra 2 – Phepha ro tirhela ra

40

Siku:



A hi hlayeni

Milawu ya madyelo lamanene

Minkarhi hinkwayo hlamba mavoko u nga si
khoma swakudya.

U nga siyi swakudya u nga swi pfallangi.
U nga dyi swakudya swa khale kumbe leswi
nga bola.

Tirhisa makamba ya matsavu ku endla
khomposi ya xirhapa.
Byala matsavu ya wena.



A hi endleni

Dirowa xifaniso ku kombisa wun'wana wa milawu leyi.



Mudyondzisi:
Nsayino:
Siku:

A hi vulavuleni

Vulavula hi swirho swo hambana swa miri wa switsotso.

Switsotso swi na swiphemu swa miri swinharhu: nhloko, xiyenge xa miri xa le henhla na xiyenge xa miri xa le hansi.

Swi na milenge ya tsevu na swiambamberi swimbirhi.

A hi endleni

Tsala mavito ya swirho swa xitsotso lexi. Dirowa ntila ku suka eka vito rin'wana na rin'wana ku ya eka xirho lexi faneleke xa xitsotso.

Tihlo

Nenge

Nhloko

Xiyenge xa miri xa le hansi

Xiyenge xa miri xa le henhla

Xiambamberi

Humelani ehandle

Bvonga tanihi nyoxi, haha tanihi phaphatana u tlhela u tlula tanihi njiya. Sweswi u lulamele ntlangu wa bolo ya milenge!

Siku:



A hi tsaleni

Dirowa ntila ku yelanisa vito rin'wana na rin'wana na xitsotso lexi faneleke.

Vula leswaku i switsotswana swihi swi onhaka na leswaku hi swihi swi hi pfunaka.



Nyoxi

Nsuna

Nhongana

Risokoti

Njiya

Phaphatana

Xifufunhunu


Nsumba



A hi tsaleni

Sweswi tsala marito lama siyiweke.

- _____ ti endla vulombe.
- _____ ya sindzahata swiluva.
- _____ ti hangalasa vuvabyi bya dari.
- _____ ti hangalasa vuvabyi.
- _____ ti dya swimilana emasin'wini.



Swo tala hi switsotso

A hi vulavuleni

Languta swifaniso leswi kutani u byela munghana wa wena leswaku hikwalaho ka yini tinyoxi ti ri na nkoka eka hina.



Tinyoxi ti hangalasa nsindza. Leswi swa fanela leswaku mihandzu yi ta kota ku va kona.



Tinyoxi ti endla vulombe.



A hi tsaleni

Tsala vito ra xitsotso xin'wana na xin'wana exivandleni lexi nyikiweke.



_____ yi
tswonga vulombe bya xiluva.

Siku:



_____ yi na
milenge ya le ndzhaku leyi nga na
matimba leswaku yi kota ku tlula.



_____ byi tirhisa
swiambamberi ku vulavurisana.



ri hangalasa nsindza ku suka
eka ximilana xin'we ku ya eka
xin'wana.



yi hangalasa
switsongwatsongwana.



A hi endleni

Endla xitsotso xi kota ku fambafamba.

- Tsema switsotso eka pheji ra switsemiwa emakumu ka buku ya wena.
- Swi hayeke ehan'areni.







23

Makaya ya switsotso

Kotara ya 2 – Vhiki ra 4 – Phepha ro 4 – tirhela ra

A hi endleni

Landzelerisa ngoti ku kuma laha xitsotso xin'wana na xin'wana xi tshamaka kona.



46

Siku:





A hi endleni

Fambafamba erivaleni ra mintlangu exikolweni ku vona leswaku i tinxaka tingani ta switsotso leswi u nga ta swi kuma.



A hi tsaleni

Xana u vone switsotso swa njhani ehandle? Hlawula xin'we kutani u tsala vito ra xona laha.

Xana xitsotso lexi xi dya swakudya muni?

Xana xitsotso xa wena xi famba hi ku hatlisa kumbe hi ku nonoka?


Xana xitsotso xa wena xa pfuna? Hikwalaho ka yini u vula sweswo?

Xitsotso xa wena xi na khombo hi ndlela yihi? U nga endla yini loko xo ku vavisa?



A hi hungaseni

Sweswi endla u tlhela u dirowa xitsotso xa wena, tlhela u xi nyika vito.



Kombisa vutshila bya wena

A hi endleni

Endla phaphatana ra wena

Ku ta laveka: Phepha ra A4
Tikhirayoni
Xikero
Xidamarheti
Xibasisi xa phayiphi
Rholo ya phepha ra xihambukelo leyi nga riki na nchumu



Dirowa phaphatana, u kombisa miri wa rona wo leha no lala na timpapa timbirhi. Sasekisa timpapa ta phaphatana ra wena hi tipatironi ta mihlovo yo hambana.

Tiyisisa leswaku timpapa hinkwato ta fana. Tsema phaphatana ra wena. Namarheta miri wa phaphatana eka rholo ya phepha ra xihambukelo. Sweswi endla swiambamberi u tirhisa xibasisi xa phayiphi lexi petsiweke kambirhi. Swi namarhete enhlokweni ya phaphatana.





Humelani ehandle

Ringeta mintlangu leyi.



Xitichi xa 1:

Basikiti bolo: Bambisa bolo loko u ri karhi u tsutsuma hi patironi yo jikajika.




Xitichi xa 2:

Hoki: Tirhisa nhonga ya hoki ku fambisa bolo ku ya etipaleni.



Xitichi xa 3:

Netibolo: Bambisa bolo yi ya eka munghana wa wena loko u ri karhi u tsutsuma.



Xitichi xa 4:

Rhagibi: Tsutsuma na bolo kutani u yi hoxela van'wana.



Xitichi xa 5:

Bolo ya milenge: Dirivula bolo u kongome etipaleni.



Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:



Ndzhendzeleko wa vutomi

Ndzhendzeleko wa vutomi wu komba swiyimo swo hambana-hambana swa ku kula. Swiyimo leswi swi landzelela nongoloko wo karhi. Languta ndzhendzeleko wa vutomi bya chela na bya phaphatana kutani u bula hi swiyimo leswi swo hambana-hambana.

Ndzhendzeleko wa vutomi bya chela



A hi vulavuleni

Languta swifaniso kutani u hlamusela munghana wa wena leswi chela ri cincisaka xiswona eka ndzhendzeleko wa vutomi bya rona.

- 1 Machela mambirhi ya hlangana leswaku ku ta tshikeriwa matandza.
- 2 Chela ra xisati ri tshikela matandza.
- 3 Vuluvulu leritsongo leri nga na malaka ya le handle na xicapila xa ncila.
- 4 Vuluvulu ri va na milenge.
- 5 Ncila wu ta nyamalala.
- 6 Chela leri nga kula ri na mahahu naswona a ra ha ri na malaka.




A hi endleni

Languta ndzhendzeleko wa vutomi bya phaphatana. Tatisa leswi humelelaka eka xivumbeko xin'wana na xin'wana xa ndzhendzeleko wa vutomi. Hi ku pfunile hi swiyimo swimbirhi.



Ndzhendzeleko wa vutomi bya phaphatana



Mudyondzisi:
 Nsayino:
 Siku:




Mindzhendzeleko ya vutomi

Languta swifaniso kutani u bula na munghana wa wena hi ndzhendzeleko wa vutomi bya huku. Kutani tsala leswi humelelaka eka xiyimo xin'wana na xin'wana.

A hi vulavuleni

Ndzhendzeleko wa vutomi bya huku



Kotara ya 2 – Vhiki ra 5 – Phepha ro tirhela ra






A hi endleni

Sweswi tumbuluxa ndzhendzeleko wa vutomi. Lebula xifaniso xin'wana na xin'wana evhilweni ra xitori ku kombisa ndzhendzeleko wa vutomi bya ximanga. Tirhisa tinhlokomhaka leti nga laha hansi ku ku pfuna.

Nambara swiyimo hi 1 – 4 kutani u swi tirhisa eka vhilwa ra xitori xa wena.

Ku hlantiwa ximanganyana.	Ximanga lexi nga kula.
Manana ximanga xi tika 9 wa mavhiki.	Manana ximanga xi mamisa swimanganyana.

Ndzhendzeleko wa vutomi bya ximanga



Mudyondzisi:
 Nsayino:
 Siku:




Xifuwana xa mina

A hi endleni Endla xipfalanghohe ya xifuwana.

Ku laveka: Phepha ra A4
Pensele
Pende ya phawudara na mati
Swinhongana swo nwaya tindleve



- Dirowa mpfapfarhuto wa xikandza xa ximanga ephepheni.



- Hlanganisa pende ku kota ku endla 3 wa mihlovo yo hambana.

- Tirhisa xinhongana xo nwaya tindleve eka muhlovo wun'wana na wun'wana.



- Endla mathonsi ya mihlovo ku sasekisa xikandza xa ximanga.





A hi vulavuleni

Byela munghana wa wena hi xifuwana xa wena kumbe xifuwana xa munhu un'wana loyi u n'wi tivaka. Hlamusela leswi u faneleke ku xi hlayisisa xiswona.



A hi endleni


Dirowa 4 wa swilo leswi u faneleke ku swi endla ku kota ku hlayisa xifuwana xa wena. Kutani tsala nhlokomhaka ehansi ka xifaniso xin'wana na xin'wana.

Empty rectangular box with a pink border and a horizontal line at the bottom for writing.

Empty rectangular box with a green border and a horizontal line at the bottom for writing.

Empty rectangular box with an orange border and a horizontal line at the bottom for writing.

Empty rectangular box with a purple border and a horizontal line at the bottom for writing.



Ku hlayisa mbangu wa hina

Kotara ya 2 – Vhiki ra 6 – Phepha ro tirhela ra



A hi vulavuleni

Languta tiphositara leti kutani u bula na vanghana va wena hi leswi ti hi byelaka swona.

Xiya logo yo rhisayikila.

Xana u yi vone kwihi logo yo fana na leji?



Hi kombela mi hi rhisayikila!



Humelani ehandle

Xana u nga tumbuluxa ncino u tirhisa tihupu na tirhiboni?





A hi hlayeni

Xana hi nga hlayisa njhani mbangu wa hina wu tshama wu basile?

Hi fanele ku tsundzuka **H, T** na **R**

Hunguta: Hi fanele ku hunguta ku thyakisa ka hina.

Tlhela u tirhisa: Hi fanele ku tlhela hi tirhisa swilo leswi tirhisiweke hi
nga si swi cukumeta.

Rhisayikila: Hi fanele ku kuma tindlela to tlhela hi tirhisa phepha,
mabodhlela na swithinana.



A hi tsaleni

Etafuleni leri nga laha hansi, tsala mavito ya swilo leswi nga rhisayikiliwaka. Hi ku sungulele nxaxameto wun'wana na wun'wana.



Rhisayikila nghilazi	Rhisayikila pulasitiki	Rhisayikila phepha	Endla khomposi
Mabodhlela ya khale	Minkwama ya tipulasitiki	Tinyuziphepha	Makamba ya matsavu





29



A hi tsaleni

Ku rhisayikila

Dirowa ntila ku suka eka xilo xin'wana na xin'wana eximatsini ku ya eka xilo lexi nga exineneni ku kombisa lexi xi nga tlhelaka xi tirhisiwa ku endla swilo leswi pfunaka.

Kotara ya 2 – Vhiki ra 7 – Phepha ro tirhela ra



Sweswi endla u tlhela u lebula xanchumu lexi u nga xi endlaka hi ku tirhisa swilo leswi rhisayikiliweke.

Vito ra xanchumu

Two empty white rectangular boxes for writing the names of the items.

Swilo leswi tirhisiweke

Three empty white rectangular boxes for writing the names of the items.

Dirowa xifaniso xanchumu wa wena.

A large empty white rectangular box for drawing a picture of the items.



A hi tsaleni

Ehleketi hi swilo leswi nga endlaka khomposi ya kahle. Tsala rito rin'wana na rin'wana leri nga laha hansi eka kholomu leyi faneleke ku hetisa tafula. U nga tlhela u anakanya hi swin'wana swa swilo swa wena u tlhela u swi longoloxa eka tikholomu leti faneleke.

minkwama ya tipulasitiki

makamba ya matsavu

swipikiri

swithinana swa namuneti


swiphambasi swa matandza


Swilo leswi nga boliki	Swilo leswi bolaka



A hi endleni

Endla phositara yo herisa ku thyakisa. Dirowa xifaniso kutani u tsala mahungu.






A hi vulavuleni

Masiku ya swa vukhongereri na man'wana yo hlawuleka

Vulavula na munghana wa wena leswaku i vukhongereri byihi lebyi tirhisaka mifungho leji. Vula leswaku hi wihi lowu nga wa vukhongereri bya wena. Loko u nga wu voni, wu dirowele munghana wa wena.



Xihambano i mfungho wa Vukriste. Yesu, N'wana wa Xikwembu, u file exihambanweni a fela swidyoho swa hina.



Xin'wetana na nyeleti swi vumba mfungho wa Islam. Masurumani va khongela ka ntlhanu siku rin'wana na rin'wana.



Mfungho wa Xiyuda i Nyeleti ya Davida. Hosi Davida a a ni hosi ya Vaisrayele.







Mfungho wa Xihindu wu tsariwile hi ririmi ra khale ra Sanskrit ra le Indiya.

Tindhawu to hambana to gandzela



A hi endleni

Dirowa ntila ku hlanganisa vukhongeri byin'wana na byin'wana na ndhawu ya byona yo gandzela. Tsala vito ra muako ehansi ka xifaniso xin'wana na xin'wana.

tempele	sinagogo	kereke ya masurumani	kereke
Vukhongeri		Ndhawu yo gandzela	
Vukhongeri bya Islam			
Vukhongeri bya Xihindu		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vukhongeri bya Xikriste			<input type="text"/>
Vukhongeri bya Xiyuda		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>



A hi endleni

Vutisa 4 wa vanghana va wena leswaku hi yihi mifungho leyi kombisaka vukhongeri bya vona. Yi kopunule ekusuhi na mavito ya vona.

Vito ra munghana	Mfungho wa yena
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mudyondzisi:
Nsajino:
Siku:

Kotara ya 2 – Vhiki ra 8 – Phepha ro tirhela ra



SETIFIKHETI

yo heta buku ya 1 ya

Swikili swa vutomi

ya Giredi ya 3 yi nyikiwa

Tsala vito ra wena

Siku _____

Mudyondzisi _____

Dikixinari ya mina

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l



Dikixinari ya mina

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v


Q
q

W
w

R
r


X-Z
x-z







A yellow background featuring a cartoon rabbit lying on a bed with a green blanket. The bed is surrounded by scattered flowers in white, pink, and purple. The page is divided into four vertical writing columns by thin lines.



A background with a vertical color gradient from light blue at the top to light green at the bottom. In the upper right corner, there is a cluster of colorful balloons (yellow, orange, blue) and confetti. The page is divided into four vertical writing columns by thin lines.



A pink background with a repeating pattern of small hearts. A teddy bear is sitting on the left side, holding a chain of white daisies. The page is divided into four vertical writing columns by thin lines.



A background with diagonal stripes in shades of green and yellow. A soccer ball is positioned in the upper right area. The page is divided into four vertical writing columns by thin lines.

